

**JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D., BIJELA**

---

**Finansijski izvještaji za 2005. godinu  
i Izvještaj nezavisnog revizora**

**JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D., BIJELA**

**S A D R Ž A J**

	<b>Strana</b>
Izveštaj nezavisnog revizora	1 – 3
Finansijski izvještaji:	
Bilans stanja	4
Bilans uspjeha	5
Izveštaj o promjenama na kapitalu	6
Izveštaj o tokovima gotovine	7
Napomene uz finansijske izvještaje	8 - 26

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### Akcionarima i Odboru direktora Jadranskog brodogradilišta A.D., Bijela

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Akcionarskog društva Jadransko brodogradilište, Bijela (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2005. godine i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje. Za ove finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije.

Izuzev kao što je navedeno u narednim pasusima, reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore. Ovi standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija koju smo obavili obezbjeđuje solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 5 uz finansijske izvještaje, sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine, u ukupnoj sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti osnovnih sredstava u iznosu EUR 36,087.459 (2004. godine EUR 34,860.731) sadržana je vrijednost investicija u toku u iznosu EUR 3,916.803 (2004. godine EUR 3,244.151). Vrijednost investicija u toku sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine uključuje kapitalizovani rad na osnovnim sredstvima Društva u 2005. godini u iznosu EUR 2,092.703 (2004. godine EUR 1,303.137). U toku 2005. godine Društvo je izvršilo aktiviranje investicija u toku koje predstavljaju – kapitalizovani rad na opremi Društva u iznosu EUR 1,275.760 (2004. godine EUR 1,010.578). Postupcima revizije nismo se mogli uvjeriti u ispravnost razgraničenja između kapitalnih izdataka i troškova investicionog održavanja koji se pokrivaju iz prihoda tekućeg obračunskog perioda kao što se to zahtijeva prema MRS 16 – "Nekretnine postrojenja i oprema (osnovna sredstva)", u dijelu koji se odnosi na naknadne izdatke (od tačke 23. do zaključno sa tačkom 27. navedenog MRS 16). Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje se odnose na investicije u toku i troškove investicionog održavanja osnovnih sredstava, nisu se mogli kvantifikovati efekti navedenog odstupanja od primjene MRS 16 na iskazanu vrijednost osnovnih sredstava u bilansu stanja na dan 31. decembra 2005. godine, troškove investicionog održavanja i troškove amortizacije iskazane u bilansu uspjeha za 2005. godinu.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4 uz finansijske izvještaje, sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine, u ukupnoj sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti nematerijalnih ulaganja u iznosu EUR 508.055 sadržana je vrijednost nematerijalnih ulaganja u pripremi u iznosu EUR 430.482. Nematerijalna ulaganja u pripremi sadrže vrijednost kapitalizovanog rada u 2005. godini u iznosu EUR 113.948. Postupcima revizije nismo se mogli uvjeriti u ispravnost razgraničenja između kapitalnih izdataka (interno proizvedenih nematerijalnih ulaganja) i troškova koji se odnose na nematerijalna ulaganja a koja se ne mogu priznati kao nematerijalno sredstvo kao što se to zahtijeva prema MRS 38 – "Nematerijalna ulaganja", u dijelu koji se odnosi na interno proizvedena nematerijalna sredstva (od tačke 51. do zaključno sa tačkom 67. navedenog MRS). Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje se odnose na nematerijalna ulaganja, nisu se mogli kvantifikovati efekti navedenog odstupanja od primjene MRS 38 na iskazanu vrijednost nematerijalnih ulaganja u bilansu stanja na dan 31. decembra 2005. godine, odnosno troškova koji se odnose na nematerijalna ulaganja iskazanih u bilansu uspjeha za 2005. godinu.

(Nastavlja se)

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### Akcionarima i Odboru direktora Jadranskog brodogradilišta A.D., Bijela (nastavak)

Kao što je objelodanjeno u napomeni 7 uz finansijske izvještaje, zalihe iskazane u bilansu stanja na dan 31. decembra 2005. godine u iznosu EUR 2,191.828 uključuju zalihe materijala u iznosu EUR 1,897.594. Društvo nije izvršilo procjenu neto ostvarive prodajne vrijednosti zaliha materijala koje su imale usporen obrt u iznosu EUR 272.310 sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine, kao što se zahtijeva prema MRS 2 – “Zalihe”. Nisu bile raspoložive dovoljno pouzdane informacije na osnovu kojih bi se mogli kvantifikovati efekti neprimjenjivanja MRS 2 na finansijske izvještaje za 2005. godinu.

Kao što je navedeno u napomeni 8 uz finansijske izvještaje, Društvo je iskazalo potraživanja iz poslovnih odnosa u iznosu EUR 3,614.355, koja sadrže i potraživanja koja nisu naplaćena duže od jedne godine u iznosu EUR 591.637. Za ova potraživanja Društvo nije izvršilo odgovarajuću ispravku vrijednosti, odnosno svođenje knjigovodstvene vrijednosti na njihovu naknadivu, odnosno fer vrijednost, kao što se to zahtijeva prema Međunarodnom računovodstvenom standardu (“MRS”) 39 – Finansijski instrumenti – priznavanje i vrijednovanje, u dijelu koji se odnosi na svođenje knjigovodstvene vrijednosti na njihovu naknadivu, odnosno fer vrijednost.

Kao što je navedeno u napomenama 3.14. i 11 uz finansijske izvještaje, Društvo je u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara od 27. decembra 2004. godine izvršilo emisiju akcija po osnovu pretvaranja revalorizacionih rezervi u akcijski kapital u iznosu od EUR 6,887.435 koja je odobrena Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore 22. juna 2005. godine, što nije u saglasnosti sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 - “Nekretnine, postrojenja i oprema”, u dijelu koji se odnosi na naknadno vrijednovanje u odnosu na inicijalno utvrđenu vrijednost. Prema navedenom MRS, revalorizaciona rezerva po osnovu procjene vrijednosti nekog osnovnog sredstva može se direktno iskazati kao povećanje neraspoređene dobiti u visini realizovanih revalorizacionih rezervi. Efekat revalorizacije nekog osnovnog sredstva koji je iskazan u revalorizacionim rezervama smatra se realizovanim samo u slučaju izvršene prodaje odnosno rashodovanja osnovnog sredstva i u slučaju povećane amortizacije u dijelu koji se odnosi na povećanu osnovicu amortizacije po osnovu procjene odnosno revalorizacije osnovnog sredstva.

Kao što je objelodanjeno u napomenama 3.17.(b) i 13 uz finansijske izvještaje, Društvo je izvršilo procjenu naknada zaposlenima po osnovu isplata otpremnina prilikom odlaska radnika u penziju u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva. Dugoročna rezervisanja u iznosu EUR 247.309 obračunata su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu prethodno navedenih naknada od strane ovlaštenog aktuara. Navedenu prvu primjenu MRS 19 – “Naknade zaposlenima”, Društvo je evidentiralo preko početnog stanja neraspoređenog dobiti tekuće godine, a ne prethodne godine, kako se to zahtijeva u skladu sa MRS 8 – “Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške”.

Po našem mišljenju, izuzev za efekte koje na finansijske izvještaje mogu imati pitanja navedena u prethodnim pasusima, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2005. godine kao i rezultate njegovog poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

(Nastavlja se)

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA


### Akcionarima i Odboru direktora Jadranskog brodogradilišta A.D., Bijela (nastavak)

Bez izražavanja dalje rezerve u odnosu na prethodno izraženo mišljenje, skrećemo pažnju na:

- /a/ napomenu 11 uz finansijske izvještaje, u kojoj je objelodanjeno materijalno značajno neslaganje iznosa akcijskog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima Društva u odnosu na iskazano stanje akcijskog kapitala u izvještaju Centralne Depozitarne Agencije ("CDA"). Razlika između akcijskog kapitala iskazanog na dan 31. decembra 2005. godine u finansijskim izvještajima Društva i izvještaja CDA iznosi EUR 359.070 i odnosi se na uplaćeni iznos kapitala od strane zaposlenih iz 1990. godine za koje im nisu izdate akcije.
- /b/ napomenu 25 uz finansijske izvještaje, u kojoj je objelodanjeno da se na dan 31. decembra 2005. godine protiv Društva vode sudski sporovi ukupne vrijednosti EUR 1,181.900. Pored navedenih sudskih sporova, u toku su četiri prekršajna postupka pokrenuta od strane Ministarstva pomorstva i saobraćaja i Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade Republike Crne Gore zbog povrede propisa o zaštiti životne sredine. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sudskim sporovima i prekršajnim postupcima, zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova i prekršajnih postupaka, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Deloitte d.o.o., Podgorica

7. jun 2006. godine



---

Miloš Macura, Ovlašćeni revizor  
(Licenca br. 028 od 26. maja 2006. godine)

**BILANS STANJA**  
**Na dan 31. decembra 2005.**  
**(Iznosi u EUR)**

*Red. br.  
propisanog  
obrazca*

<i>obrazca</i>	<b>Kategorija / Pozicija</b>	<b>Napomene</b>	<b>Tekuća 2005. godina</b>	<b>Prethodna 2004. godina</b>
	<b>AKTIVA</b>			
	<b>Stalna imovina</b>		<b>36,645.876</b>	<b>35,394.722</b>
1	Neuplaćeni upisani kapital	11	1.639	21.899
2	Nematerijalna ulaganja	4	508.055	100.561
3	Osnovna sredstva	5	36,087.459	34,860.731
4	Dugoročni finansijski plasmani	6	23.300	386.444
5	Ostala dugoročna potraživanja		25.423	25.087
	<b>Obrtna imovina</b>		<b>6,257.782</b>	<b>5,521.026</b>
7	Zalihe	7	2,191.828	1,726.913
8	Potraživanja iz poslovnih odnosa	8	3,614.355	3,527.798
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9	71.938	43.601
12	Unaprijed plaćeni troškovi	10	40.316	22.359
13	Akontacija poreza na dodatu vrijednost		339.345	200.355
	<b>Ukupna aktiva</b>		<b>42,903.658</b>	<b>40,915.748</b>
	<b>PASIVA</b>			
	<b>Kapital i rezerve</b>		<b>32,057.065</b>	<b>32,145.883</b>
15	Akcijski kapital	11	31,971.289	25,090.822
17	Revalorizacione rezerve		81.931	6,887.435
18	Ostale rezerve		167.626	-
19	(Nepokriveni gubitak) / Neraspoređena dobit		(163.781)	167.626
	<b>Dugoročne obaveze</b>		<b>610.431</b>	<b>184.735</b>
20	Dugoročni krediti	12	361.503	183.852
20a	Rezervisanja	13	247.310	-
23	Ostale dugoročne obaveze		1.618	883
	<b>Kratkoročne obaveze</b>		<b>10,236.162</b>	<b>8,585.130</b>
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	14	5,919.727	4,255.693
25	Kratkoročne finansijske obaveze	15	3,656.945	2,993.962
26	Obaveze za poreze i doprinose	16	617.302	822.298
27	Obračunate obaveze	17	42.188	513.177
	<b>Ukupna pasiva</b>		<b>42,903.658</b>	<b>40,915.748</b>

Napomene na stranama od 8 do 26  
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za  
sastavljanje bilansa

Predsjednik Odbora  
direktora

(Lazar Stojanović)

(Stanko Zloković)

**BILANS USPJEHA**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2005.**  
**(Iznosi u EUR)**

<i>Red. br. propisanog obrazca</i>	<b>Kategorija / Pozicija</b>	<b>Napomene</b>	<b>Tekuća 2005. godina</b>	<b>Prethodna 2004. godina</b>
	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>		<b>20,698.986</b>	<b>19,992.120</b>
1	Prihodi od prodaje	18	17,958.044	18,583.867
2	Ostali poslovni prihodi	19	498.561	33.481
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane Društva za sopstvene svrhe	20	2,242.381	1,374.772
4	Promjene na zalihama nedovršene proizvodnje	7	(64.046)	(273.674)
	<b>POSLOVNI RASHODI</b>		<b>(20,241.465)</b>	<b>(19,224.554)</b>
5	Troškovi materijala, goriva i energije	21	(4,699.491)	(4,705.235)
6	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	22	(8,058.725)	(7,994.991)
7	Amortizacija	4, 5	(1,446.456)	(1,388.386)
8	Ostali poslovni rashodi	23	(6,036.793)	(5,135.942)
	<b>DOBIT IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		<b>393.475</b>	<b>493.892</b>
9	Finansijski rashodi, neto	24	(309.935)	(262.130)
	<b>DOBIT OBRAČUNSKOG PERIODA</b>		<b>83.540</b>	<b>231.762</b>

Napomene na stranama od 8 do 26  
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za  
sastavljanje bilansa

Predsjednik Odbora  
direktora

\_\_\_\_\_  
(Lazar Stojanović)

\_\_\_\_\_  
(Stanko Zloković)

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**

**Za godinu završenu 31. decembra 2005.**

**(Iznosi u EUR)**

Sadržaj / Opis	Akcijski kapital	Revalorizacije rezerve	Druge rezerve	(Nepokriveni gubitak) /	Ukupno
				Neraspoređena dobit	
<b>Stanje, 1. januara 2004. godine</b>	49,009.367	6,887.435	-	(23,918.545)	31,978.257
Korekcija početnog stanja	-	-	-	(64.136)	(64.136)
Pokriće gubitka iz ranijih godina	(23,918.545)	-	-	23,918.545	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	231.762	231.762
<b>Stanje, 31. decembra 2004. godine</b>	<b>25,090.822</b>	<b>6,887.435</b>	<b>-</b>	<b>167.626</b>	<b>32,145.883</b>
<b>Stanje, 1. januara 2005. godine</b>	<b>25,090.822</b>	<b>6,887.435</b>	<b>-</b>	<b>167.626</b>	<b>32,145.883</b>
Korekcija početnog stanja					
- rezervisanja po osnovu beneficija zaposlenima	-	-	-	(247.310)	(247.310)
Prenos	6,887.446	(6,887.435)	-	(11)	-
Poništenje akcija	(6.979)	-	-	-	(6.979)
Prenos	-	-	167.626	(167.626)	-
Uknjižavanje stambenih objekata u vlasništvu Društva	-	136.637	-	-	136.637
Obezvrijeđenje vrijednosti imovine	-	(54.706)	-	-	(54.706)
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	83.540	83.540
<b>Stanje, 31. decembra 2005. godine</b>	<b>31,971.289</b>	<b>81.931</b>	<b>167.626</b>	<b>(163.781)</b>	<b>32,057.065</b>

Napomene na stranama od 8 do 26  
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za  
sastavljanje bilansa

Predsjednik Odbora  
direktora

(Lazar Stojanović)

(Stanko Zloković)

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2005.**  
**(Iznosi u EUR)**

<u>Kategorija / Pozicija</u>	<u>Tekuća 2005. godina</u>	<u>Prethodna 2004. godina</u>
<b>Poslovne aktivnosti</b>		
Prilivi od prodaje	17,960.618	18,690.331
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	<u>(16,212.829)</u>	<u>(17,420.876)</u>
<i>Priliv gotovine generisan iz poslovnih aktivnosti</i>	1,747.789	1,269.455
Odliv po osnovu plaćene kamate	<u>(284.861)</u>	<u>(244.483)</u>
<i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	1,462.928	1,024.972
<b>Aktivnosti investiranja</b>		
Priliv od primljenih dividendi	-	10.976
Priliv po osnovu prodaje osnovnih sredstava	1.697	-
Priliv po osnovu kamate	149	20.134
Priliv po osnovu prodaje dugoročnih finansijskih plasmana	243.440	-
Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava	<u>(414.985)</u>	<u>(187.920)</u>
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	(169.699)	(156.810)
<b>Aktivnosti finansiranja</b>		
Priliv od naplate upisanih a neplaćenih akcija	1.027	372
Priliv od kratkoročnog uzajmljivanja	5,894.603	4,227.363
Odlivi po osnovu povraćaja kratkoročno pozajmljenih sredstava	(6,346.535)	(4,323.582)
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročno pozajmljenih sredstava	(610.287)	(617.524)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing	(53.972)	(25.373)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	<u>(147.654)</u>	<u>(164.906)</u>
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(1,262.818)	(903.650)
<b>Neto povećanje / (smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenata</b>	30.411	(35.488)
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine</b>	43.601	52.571
<b>Efekti kursnih razlika na kraju godine</b>	<u>(2.074)</u>	<u>26.518</u>
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine</b>	<u>71.938</u>	<u>43.601</u>

Napomene na stranama od 8 do 26  
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za  
sastavljanje bilansa

Predsjednik Odbora  
direktora

\_\_\_\_\_  
(Lazar Stojanović)

\_\_\_\_\_  
(Stanko Zloković)

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**1. DJELATNOST**

Akcionarsko društvo Jadransko brodogradilište, Bijela (u daljem tekstu "Društvo") osnovano je 1927. godine kao radionica za izgradnju i opravku drvenih brodova i čamaca, pod imenom "Pijavica". Poslije II Svjetskog rata Društvo prelazi u sastav brodarskog preduzeća "Lovćen" iz Kotora, kada se osposobljava za izradu manjih čeličnih brodova i posluje uvećanim kapacitetom.

Novi naziv "Bokeljska pobuna" Društvo dobija 1955. godine, kada se izgradnjom plovnog doka, kapaciteta dizanja 10.000 tona osposobljava za remont čeličnih brodova. Puštanjem u rad drugog plovnog doka kapaciteta dizanja 33.000 tona 1976. godine, modernizacijom opreme i proširenjem operativnog dijela obale značajno se povećava vrijednost ostvarene proizvodnje. Te iste godine Društvo mijenja naziv u Društveno preduzeće Brodogradilište "Veljko Vlahović", Bijela.

Katastrofalnim zemljotresom 1979. godine funkcionalno je onespособljeno oko 80% tehničkih kapaciteta Društva, što je naglo zaustavilo njegov rast i dovelo u pitanje dalji nastavak poslovanja. Period do 1986. godine uglavnom je iskorišćen za obnavljanje tehničkih kapaciteta Društva.

U skladu sa Zakonom o preduzećima i Odlukom o svojinskoj transformaciji, Društvo se 1995. godine transformiše i mijenja naziv u Dioničko Društvo "Jadransko brodogradilište", Bijela, rješenjem Privrednog suda u Podgorici Fi. 152-95.

Rješenjem Privrednog suda u Podgorici Fi. 2146/97 od 9. decembra 1997. godine Društvo dobija sadašnji naziv, Akcionarsko društvo Jadransko brodogradilište, Bijela. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br.6/02), Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, pod registracionim brojem 4-0000049/001.

Osnovna djelatnost Društva je remont brodova, izgradnja manjih plovnih objekata i izgradnja raznih vrsta čeličnih konstrukcija.

Sjedište Društva je u Bijeloj, Bijela bb. Na dan 31. decembra 2005. godine, Društvo ima 796 zaposlenih (31. decembra 2004. godine 745 zaposlenih).

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD**

**2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/02), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/02). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

**2.2. Uporedni podaci**

U cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period izvršene su određene reklasifikacije podataka prezentovanih u finansijskim izvještajima za 2004. godinu.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  
I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak)**

**2.3. Korišćenje procjenjivanja**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**3.1. Prihodi od prodaje usluga**

Poslovni prihodi ostvareni od usluga remonta, servisiranja ili opravke brodova odnosno izrade čeličnih konstrukcija iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i penale za eventualna kašnjenja u završetku radova. Navedeni poslovni prihodi priznaju se u momentu završetka radova.

**3.2. Izvršen i kapitalizovan rad od strane Društva za sopstvene svrhe**

Izvršen i kapitalizovan rad od strane Društva za sopstvene svrhe predstavlja prihode ostvarene po osnovu ulaganja u osnovna sredstva, izgrađenih u sopstvenoj režiji i prihode koje ostvaruje restoran društvene ishrane za sopstvene svrhe.

**3.3. Troškovi tekućeg održavanja i opravki**

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu i pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kome nastanu.

**3.4. Ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa**

Ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva.

**3.5. Prihodi / rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja**

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

**3.6. Pozitivne i negativne kursne razlike**

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)**

**3.7. Nematerijalna ulaganja**

Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembra 2005. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja priznatih propisima Republike Crne Gore i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja. Negativni efekti procjene vrijednosti nematerijalnih ulaganja knjiženi su na teret prethodnog gubitka.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti. Nematerijalna ulaganja se najvećim dijelom odnose na ulaganja po osnovu uvođenja sistema kvaliteta ISO 9002 i ISO 14000, kao i ulaganja u razvoj novog informacionog sistema.

**3.8. Osnovna sredstva**

Osnovna sredstva na dan 31. decembra 2005. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja priznatih propisima Republike Crne Gore i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi.

Građevinsko zemljište i dio morske obale je, u skladu sa Zakonom o morskom dobru, u vlasništvu države i kao takvo dato je na korišćenje Društvu uz ugovoreni iznos naknade.

Osnovna sredstva nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine. Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

**3.9. Amortizacija**

*/ i / Amortizacija nematerijalnih ulaganja*

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa u toku procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja koji predstavlja osnovu za obračun amortizacije iznosi 5 godina.

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina.

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG" br. 80/04 ) amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom regresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2005.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.9. Amortizacija (nastavak)

*/ii/ Amortizacija osnovnih sredstava*

Amortizacija se obračunava na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost umanjenu za procijenjeni iznos rezidualnog ostatka na početku godine, kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>Korisni vijek trajanja (godina)</u>	<u>Stopa amortizacije (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Građevinski objekti	15,00 – 55,00	1,82-6,67	5,00
Dokovi	24,00 – 33,00	3,03-4,17	15,00
Postrojenja i oprema			
- dizalice	3,00 - 15,00	6,67-33,33	20,00
- valjci za savijanje lima	4,00 – 12,00	8,33-25,00	20,00
- strugovi	5,00 - 12,00	8,33-20,00	20,00
- ostala postrojenja i oprema	1,00 – 16,00	20,00-100,00	20,00
Računari i računarska oprema	1,00 – 5,00	6,25-100,00	30,00
Terenska i putnička vozila	4,00 – 10,00	10,00-50,00	15,00
Aparati za zavarivanje	8,00	12,50	30,00
Specijalni, električni i ostali alati	2,00 – 10,00	10,00-50,00	20,00
Kancelarijski namještaj	2,00 – 8,00	12,50-50,00	20,00

U skladu sa članom 13 stav 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 80/04 ) metod obračuna amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od metoda obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.

3.10. Obezvrijeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti sredstava prikazanih u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko sredstvo postoji obezvrijeđenje, naknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je naknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje naknadive vrijednosti.

Obezvrijeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrijeđenje tretira kao smanjenje revalorizacije rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrijeđenje, vrijednost sredstva prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene naknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklim godinama nije računalo obezvrijeđenje. Poništenje obezvrijeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrijeđenja tretira kao povećanje revalorizacije rezerve.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)**

**3.11. Dugoročni finansijski plasmani**

Dugoročni finansijski plasmani raspoloživi za prodaju sastoje se od manjinskog učešća u kapitalu poslovnih banaka i drugih pravnih lica. Dugoročni finansijski plasmani raspoloživi za prodaju iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

**3.12. Zalihe**

Zalihe materijala se iskazuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke. Terećenjem ostalih rashoda u bilansu uspjeha vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti pojedine zalihe na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Neto ostvariva prodajna vrijednost je vrijednost po kojoj zalihe mogu biti prodane nakon umanjenja prodajne vrijednosti za troškove prodaje.

Zalihe materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara evidentiraju se po planskim cijenama. Po polugodišnjem i godišnjem računu vrši se svođenje planskih na nabavnu vrijednost putem alokacije odgovarajućih odstupanja na zalihe i troškove poslovanja. Sitan inventar i alat se otpisuje 100% prilikom izdavanja u upotrebu.

Nedovršena proizvodnja - usluge (otvoreni radni nalozi) iskazuju se po stvarnoj cijeni koštanja za svaki projekat odnosno radni nalog pojedinačno. Stvarnu cijenu koštanja čine direktni troškovi proizvodnje po svakom otvorenom radnom nalogu - brodu zatečenom na remontu na dan bilansa stanja.

Oštećene zalihe za koje se utvrdi da ne odgovaraju standardima se otpisuju u cjelosti.

**3.13. Obaveze po dugoročnim kreditima**

Obaveze po dugoročnim kreditima prema bankama se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (po nominalnoj vrijednosti) a, nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

**3.14. Revalorizacione rezerve**

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije, odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman u skladu sa MRS 16 - "Nekretnine, postrojenja i oprema".

Revalorizaciona rezerva po osnovu procjene vrijednosti nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja može se direktno iskazati kao povećanje neraspoređene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka u visini realizovanih revalorizacionih rezervi. Efekat revalorizacije nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja koji je iskazan u revalorizacionim rezervama smatra se realizovanim samo u slučaju izvršene prodaje odnosno rashodovanja osnovnog sredstva.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)**

**3.14. Revalorizacione rezerve (nastavak)**

Društvo je u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara od 27. decembra 2004. godine izvršilo emisiju akcija po osnovu pretvaranja revalorizacionih rezervi u akcijski kapital u iznosu od EUR 6,887.435 koja je odobrena Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore 22. juna 2005. godine.

**3.15. Rezervisanja**

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske koristi biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primijenilo MRS 19 – “Naknade zaposlenima” i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju nakon ispunjavanja uslova sa stanjem na dan 1. januara 2005. godine. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane ovlašćenog aktuara priznatog propisima Republike Crne Gore i knjižena na teret neraspoređenog dobitka iz ranijih godina. Kretanje na rezervisanjima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju u toku perioda prikazano je u napomeni 13.

**3.16. Lizing**

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing u svim slučajevima kada se lizingom, na Društvo, prenose u najvećoj mjeri svi rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad sredstvima. Svaki drugi lizing se klasifikuje kao operativni lizing.

Sredstva koja se drže po ugovorima o finansijskom lizingu se priznaju u bilansu stanja Društva po sadašnjoj vrijednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu.

Plaćanja po osnovu ugovora o operativnom lizingu priznaju se ravnomjerno kao trošak tokom perioda trajanja lizinga.

**3.17. Naknade zaposlenima**

*(a) Doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih*

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 22).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2005.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.17. Naknade zaposlenima (nastavak)

(b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od najmanje 10 najnižih cijena rada koje važe u mjesecu u kom se vrši isplata i između 2 i 4 najniže cijena rada u momentu isplate po osnovu jubilarnih nagrada. Broj najnižih cijena rada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

<u>Godine radnog staža u Društvu</u>	<u>Broj najnižih cijena rada</u>
10	2
20	3
30 (muškarci), 25 (žene)	4

Dugoročne obaveze odnosno rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.15.).

3.18. Porezi i doprinosi

a) *Porez na dobit - tekući porez*

Porez na dobit se od 1. januara 2005. godine obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04). Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

Opozreza dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Porez na dobit se do 31. decembra 2004. godine obračunavao u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjivala se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjivala se stopa od 20%.

Opozreza dobit se utvrđivala na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđivao se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu koja se umanjivala za izvršena ulaganja u osnovna sredstva za sopstvenu djelatnost za 25% izvršenih ulaganja, s tim da navedeno umanjenje nije moglo biti veće od 30% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)**

**3.18. Porezi i doprinosi (nastavak)**

*b) Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze*

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima, nisu iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Po mišljenju rukovodstva Društva, efekti primjene MRS 12 "Porez na dobit" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2005. godinu posmatrane u cjelini.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

*c) Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja*

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

**3.19. Pravična (fer) vrijednost**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembra 2005.

4. NEMATERIJALNA ULAGANJA

(Iznosi u EUR)

	Nematerijalna ulaganja	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>			
Stanje, 1. januara 2005. godine	81.012	41.849	122.861
Povećanja	2.001	316.483	318.484
Povećanje vrijednosti kroz kapitalizovani rad (napomena 20)	-	113.948	113.948
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi	41.798	(41.798)	-
Stanje, 31. decembra 2005. godine	<u>124.811</u>	<u>430.482</u>	<u>555.293</u>
<b>Ispravka vrijednosti</b>			
Stanje, 1. januara 2005. godine	22.300	-	22.300
Amortizacija	24.938	-	24.938
Stanje, 31. decembra 2005. godine	<u>47.238</u>	<u>-</u>	<u>47.238</u>
<b>Sadašnja vrijednost</b>			
<b>31. decembra 2005. godine</b>	<u>77.573</u>	<u>430.482</u>	<u>508.055</u>
<b>31. decembra 2004. godine</b>	<u>58.712</u>	<u>41.849</u>	<u>100.561</u>

5. OSNOVNA SREDSTVA

(Iznosi u EUR)

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Investicije u toku	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>					
Stanje, 1. januara 2005. godine	1,261.225	15,538.568	17,448.604	3,244.151	37,492.548
Povećanje vrijednosti sredstava kroz kapitalizovan rad (napomena 20)	-	-	-	2,092.703	2,092.703
Nabavke u toku godine	-	-	-	501.295	501.295
Prenos	-	112.515	1,808.831	(1,921.346)	-
Unos stanova	-	136.637	-	-	136.637
Višak	-	31.150	10.225	-	41.375
Rashodovanja i manjak	-	-	(107.192)	-	(107.192)
Otuđenja	(12.970)	-	(3.261)	-	(16.231)
Stanje, 31. decembra 2005. godine	<u>1,248.255</u>	<u>15,818.870</u>	<u>19,157.207</u>	<u>3,916.803</u>	<u>40,141.135</u>
<b>Ispravka vrijednosti</b>					
Stanje 1. januara 2005. godine	-	353.017	2,278.800	-	2,631.817
Amortizacija	-	182.064	1,239.454	-	1,421.518
Obezvrijeđenje vrijednosti imovine	-	54.706	-	-	54.706
Rashodovanja i manjak	-	-	(51.393)	-	(51.393)
Otuđenja	-	-	(2.972)	-	(2.972)
Stanje, 31. decembra 2005. godine	<u>-</u>	<u>589.787</u>	<u>3,463.889</u>	<u>-</u>	<u>4,053.676</u>
<b>Sadašnja vrijednost</b>					
<b>31. decembra 2005. godine</b>	<u>1,248.255</u>	<u>15,229.083</u>	<u>15,693.318</u>	<u>3,916.803</u>	<u>36,087.459</u>
<b>31. decembra 2004. godine</b>	<u>1,261.225</u>	<u>15,185.551</u>	<u>15,169.804</u>	<u>3,244.151</u>	<u>34,860.731</u>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**5. OSNOVNA SREDSTVA (nastavak)**

Društvo je kao sredstvo obezbjeđenja za uredno izmirenje kratkoročnih finansijskih obaveza prema Crnogorskoj komercijalnoj banci A.D., Podgorica (napomena 15) upisalo hipoteke na nepokretnostima po listovima nepokretnosti br. 227 i 1035 KO Bijela. Neto sadašnja vrijednost navedenih nepokretnosti sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine iznosi EUR 2,327.728 (zemljište EUR 565.415 odnosno građevinski objekti EUR 1,762.313).

**6. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

		(Iznosi u EUR)	
		31. decembar	
	Učešće %	2005.	2004.
<b>Učešće u kapitalu poslovnih banaka</b>			
Hipotekarna banka A.D., Podgorica	-	-	366.084
Nikšićka banka A.D., Nikšić	0,4273	23.008	20.068
		<u>23.008</u>	<u>386.152</u>
<b>Ostali plasmani</b>	/	292	292
		<u>23.300</u>	<u>386.444</u>

**7. ZALIHE**

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2005.	2004.
Materijal	1,897.594	1,352.290
Nedovršena proizvodnja - usluge	198.012	262.058
Gorivo i mazivo	11.200	14.378
Sitan inventar	1.535	1.458
Rezervni dijelovi i sitan inventar	83.487	96.729
	<u>2,191.828</u>	<u>1,726.913</u>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembra 2005.**

**8. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA**

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2005.	2004.
Potraživanja od kupaca		
- u zemlji	1,550,887	1,673.579
- u inostranstvu	1,815.475	1,855.518
	<u>3,366.362</u>	<u>3,529.097</u>
<b>Minus:</b> Ispravka vrijednosti	-	(272.707)
	<u>3,366.362</u>	<u>3,256.390</u>
Potraživanja po osnovu datih avansa dobavljačima		
- u zemlji	20.458	32.843
- u inostranstvu	94.724	102.288
	<u>115.182</u>	<u>135.131</u>
Potraživanja po osnovu zatezних kamata	-	240.600
<b>Minus:</b> Ispravka vrijednosti	-	(240.600)
	-	-
Ostala kratkoročna potraživanja iz poslovnih odnosa		
- potraživanja od zaposlenih	25.916	44.233
- potraživanja od državnih organa i organizacija	94.714	73.563
- druga potraživanja	12.181	18.481
	<u>132.811</u>	<u>136.277</u>
	<u><u>3,614.355</u></u>	<u><u>3,527.798</u></u>

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa za 2005. i 2004. godinu prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2005.	2004.
Stanje, 1. januara	513.307	558.346
Kursiranje ispravke vrijednosti potraživanja u stranoj valuti	-	(45.039)
Otpis potraživanja	(513.307)	-
Stanje, 31. decembra	<u>-</u>	<u>513.307</u>

**9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2005.	2004.
Žiro račun	20.180	38.551
Devizna sredstva kod banaka	51.652	3.109
Blagajna	106	107
Ostala novčana sredstva – akreditivi	-	1.834
	<u>71.938</u>	<u>43.601</u>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembra 2005.**

**10. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI**

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2005.	31. decembar 2004.
Unaprijed plaćeni troškovi sponzorstva	20.378	-
Ostali unaprijed plaćeni troškovi	19.938	22.359
	<u>40.316</u>	<u>22.359</u>

**11. AKCIJSKI KAPITAL**

	31. decembar 2005.						(Iznosi u EUR)
	Centralna Depozitarna Agencija			U knjigama Društva			31. decembar 2004.
	Broj akcija	%	Vrijednost	Vrijednost	%	Razlika	Vrijednost u knjigama Društva
Interne akcije zaposlenih iz 1990. godine	-	-	-	359.070	1,12	(359.070)	359.070
Neotplaćene obične akcije	490	0,03	9.636	1.639	0,01	7.997	21.899
	490	0,03	9.636	360.709	1,13	(351.073)	380.969
<b>Fondovi</b>							
- Fond za razvoj RCG	518.443	32,25	10,195.233	10,195.233	31,89	-	7,974.454
- Republički fond PIO	367.239	22,85	7,221.792	7,221.792	22,59	-	5,648.702
- Zavod za zapošljavanje RCG	122.412	7,61	2,407.244	2,407.244	7,53	-	1,882.874
- Fond zajedničkog ulaganja HLT	2.003	0,13	39.389	39.389	0,12	-	-
- Privatizacioni fond Atlas Mont	5.823	0,36	114.510	114.510	0,36	-	-
- Privatizacioni fond MIG	4.757	0,30	93.547	93.547	0,29	-	-
- Fond zajedničkog ulagana Moneta	38	0,00	747	747	0,00	-	590
	<u>1,020.715</u>	<u>63,50</u>	<u>20,072.462</u>	<u>20,072.462</u>	<u>62,78</u>	-	<u>15,506.620</u>
Fizička lica	568.141	35,34	11,172.550	11,180.547	34,97	(7.997)	9,166.971
Druge pravna lica	18.183	1,13	357.571	357.571	1,12	-	36.262
	<u>1,607.529</u>	<u>100,00</u>	<u>31,612.219</u>	<u>31,971.289</u>	<u>100,00</u>	<u>(359.070)</u>	<u>25,090.822</u>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**11. AKCIJSKI KAPITAL (nastavak)**

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2005. i 2004. godine iznosi EUR 19,6651. Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa. Ukupan broj akcionara Društva na dan 31. decembra 2005. godine iznosi 5.205 (31. decembra 2004. godine 6.151). Akcije Društva se kotiraju na berzama akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine iznosi EUR 9,49 (31. decembra 2004. godine EUR 1,00)

Društvo je u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara od 27. decembra 2004. godine izvršilo emisiju akcija po osnovu pretvaranja revalorizacionih rezervi u akcijski kapital u iznosu od EUR 6,887.435, Navedena emisija 350.237 akcija odobrena je Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore 22. juna 2005. godine.

Razlika između akcijskog kapitala iskazanog na dan 31. decembra 2005. u finansijskim izvještajima Društva i izvještaja CDA u iznosu EUR 359.070 odnosi se na uplaćeni iznos kapitala zaposlenih iz 1990. godine za koji nisu izdate akcije. Na dan 31. decembra 2005. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu EUR 11,182.186 uključuje 490 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 9.636 (31. decembra 2004. godine akcijski kapital fizičkih lica uključuje 1.223 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 24.050).

**12. DUGOROČNI KREDITI**

(Iznosi u EUR)  
31. decembar

	Period	Godišnja kamatna stopa %	Valuta / Inicijalni iznos	2005.	2004.
<b>Dugoročne finansijske obaveze u EUR</b>					
	24				
Hipotekarna banka A.D., Podgorica	mjeseca	8,24	500.000	-	250.000
	48				
Hipotekarna banka A.D., Podgorica	mjeseci	7,50	400.000	150.000	250.000
				150.000	500.000
<b>Dugoročne finansijske obaveze uz valutnu klauzulu</b>					
	29		USD		
Fond za razvoj Republike Crne Gore	mjeseci	4,80	595.560	504.935	437.865
	19		USD		
EuroAxisBank, Moskva	mjeseci	5,00	1,016.752	-	472.052
				504.935	909.917
<b>Ostale dugoročne obaveze</b>				59.036	33.852
				713.971	1,443.769
<b>Minus: Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza (napomena 15)</b>				(352.468)	(1,259.917)
				361.503	183.852

Ostale dugoročne obaveze iskazane na dan 31. decembra 2005. godine u iznosu od EUR 59.036 predstavljaju obaveze po osnovu finansijskog lizinga. Ugovori o finansijskom lizingu zaključeni su sa najmodavcima Varstroj d.d., Lendava, Slovenija i Bank Austria Creditanstalt Leasing (BA CA) Leasing GmbH, Njemacka. Predmet ugovora je nabavka zavarivačke opreme, pripadajućih rezervnih dijelova i viljuškara na period od dvije godine, sa kamatom od 5% do 6% na godišnjem nivou. Obaveze po navedenom osnovu koje dospevaju u periodu do jedne godine na dan 31. decembra 2005. godine iznose EUR 81.999 (napomena 14).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembra 2005.**

**12. DUGOROČNI KREDITI (nastavak)**

Dospijeeće dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2005.	2004.
- do jedne godine	352.468	1,259.917
- od jedne do dvije godine	342.391	183.852
- od dvije do tri godine	19.112	-
	<u>713.971</u>	<u>1,443.769</u>

**13. REZERVISANJA**

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2005.	2004.
Naknade zaposlenima		
- Jubilarne nagrade	130.377	-
- Otpremnine za odlazak u penziju	116.933	-
	<u>247.310</u>	<u>-</u>

Rezervisanja za naknade zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade i otpremnine utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara priznatog propisima Republike Crne Gore u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) komutativnih brojeva, izrađenih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 – 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2005.	2004.
Stanje, 1. januara	-	-
Efekat primjene MRS 19	247.310	-
Rezervisanja u toku godine (napomena 22)	32.200	-
Iskorišćeno u toku godine	<u>(32.200)</u>	<u>-</u>
Stanje, 31. decembra	<u>247.310</u>	<u>-</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2005.

14. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2005.	31. decembar 2004.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	2,561.918	2,111.233
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	2,096.631	1,125.865
Obaveze za nefakturisanu robu i usluge	36.164	187.039
Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza po osnovu finansijskog lizinga (napomena 12)	81.999	42.630
	<u>4,776.712</u>	<u>3,466.767</u>
<b>Ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja</b>		
Obaveze po osnovu primljenih avansa od kupaca u zemlji	34.441	7.669
Obaveze po osnovu primljenih avansa od kupaca u inostranstvu	271.300	66.964
Obaveze za zarade i nakanade zarada	368.512	522.069
Obaveze prema Republičkom sekretarijatu za privredu	72.989	101.139
Ostale obaveze prema zaposlenima	66.452	24.002
Obaveze prema Pomorskom saobraćaju	291.396	-
Druge kratkoročne obaveze	37.925	67.083
	<u>1,143.015</u>	<u>788.926</u>
	<u>5,919.727</u>	<u>4,255.693</u>

15. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	Period	Godišnja kamatna stopa %	(Iznosi u EUR)	
			2005.	31. decembar 2004.
<b>Kratkoročne finansijske obaveze</b>				
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	6 – 12 mjeseci	8	2,878.238	1,350.932
Euromarket banka A.D., Podgorica	12 mjeseci	14	12.260	-
Nikšićka banka A.D., Nikšić	3 mjeseca	8	200.000	200.000
Montenegrobanka A.D., Podgorica	12 mjeseci	6	173.979	173.979
Atlasmont banka A.D., Podgorica	2 mjeseca	12	40.000	-
Rudar, Meljine	/	/	-	9.134
			<u>3,304.477</u>	<u>1,734.045</u>
<b>Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza (napomena 12)</b>			352.468	1,259.917
			<u>3,656.945</u>	<u>2,993.962</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembra 2005.

16. OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2005.	2004.
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada	422.180	440.585
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada	116.519	317.735
Ostali porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada	53.437	29.977
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	25.166	34.001
	<u>617.302</u>	<u>822.298</u>

17. OBRAČUNATE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2005.	2004.
Obaveze za kamate	28.212	58.884
Obaveze za nefakturisane troškove kooperacije	13.976	454.293
	<u>42.188</u>	<u>513.177</u>

18. PRIHODI OD PRODAJE

	(Iznosi u EUR)	
	2005.	2004.
<b>Prihodi od izvršenih usluga kupcima u inostranstvu</b>		
Prihodi po osnovu usluga remonta brodova	16,816.745	17,859.387
Drugi prihodi	211.009	32.278
	<u>17,027.754</u>	<u>17,891.665</u>
<b>Prihodi od izvršenih usluga kupcima u zemlji</b>		
Prihodi po osnovu usluga remonta brodova	555.948	331.483
Drugi prihodi	374.342	360.719
	<u>930.290</u>	<u>692.202</u>
	<u>17,958.044</u>	<u>18,583.867</u>

19. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2005.	2004.
Prihodi od smanjenja obaveza	300.074	-
Prihodi od prodaje osnovnih sredstava	78.414	-
Prihodi od zakupa poslovnih prostorija	17.192	17.124
Višak osnovnih sredstava	41.375	-
Viškovi robe i materijala	563	11.183
Prihodi od prodaje materijala	17.842	1.119
Prihodi od refundacija	17.750	-
Drugi poslovni prihodi	25.351	4.055
	<u>498.561</u>	<u>33.481</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2005.

**20. IZVRŠEN I KAPITALIZOVANI RAD OD STRANE DRUŠTVA  
ZA SOPSTVENE SVRHE**

	(Iznosi u EUR)	
	2005.	2004.
Prihodi od ulaganja u nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva za sopstvene potrebe (napomene 4 i 5)	2,206.651	1,344.986
Ostali prihodi	35.730	29.786
	<u>2,242.381</u>	<u>1,374.772</u>

**21. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE**

	(Iznosi u EUR)	
	2005.	2004.
Troškovi materijala za izradu	2,894.533	2,757.593
Troškovi goriva i energije	830.804	880.239
Troškovi ostalog materijala	974.154	1,067.403
	<u>4,699.491</u>	<u>4,705.235</u>

**22. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I  
OSTALI LIČNI RASHODI**

	(Iznosi u EUR)	
	2005.	2004.
Neto zarade i naknade zarada	3,511.155	3,355.773
Porezi na zarade i naknade zarada	1,063.937	1,097.578
Doprinosi na zarade i naknade zarada na teret zaposlenih	1,094.264	1,075.752
Doprinosi na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1,026.271	1,122.233
Ostali porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada	149.721	153.260
Troškovi prevoza zaposlenih	448.973	428.240
Troškovi regresa za godišnji odmor	114.675	111.525
Troškovi zimnice	114.525	111.025
Troškovi stanarina	75.253	58.855
Autorski honorari i ugovori o djelu	223.768	232.849
Troškovi službenih putovanja	56.913	73.786
Troškovi ishrane zaposlenih	50.424	43.451
Naknade članovima Odbora direktora	44.664	40.549
Pomoć zaposlenima	51.718	61.562
Otpremnine i jubilarne nagrade (napomena 13)	32.200	24.000
Ostali lični rashodi	264	4.553
	<u>8,058.725</u>	<u>7,994.991</u>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembra 2005.**

**23. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

	(Iznosi u EUR)	
	<u>2005.</u>	<u>2004.</u>
Troškovi usluga kooperacije	3,284.711	3,454.459
Troškovi provizije posrednicima	434.996	320.002
Troškovi platnog prometa i drugih bankarskih usluga	147.654	164.906
Troškovi tekućeg i investicionog održavanja	250.865	191.180
Troškovi PTT usluga	108.670	127.071
Troškovi usluga remorkera	167.467	110.707
Troškovi zaštite na radu	70.607	66.651
Odvoz smeća i čišćenje kruga	114.886	66.595
Gubici po osnovu manjkova i rashodovanja osnovnih sredstava (napomena 5)	55.799	26.458
Manjkovi zaliha	17.557	13.524
Troškovi utrošene vode	92.868	77.374
Troškovi premija osiguranja	48.336	46.864
Troškovi reprezentacije	72.679	58.201
Troškovi poreza	23.470	26.316
Troškovi carina	26.306	31.505
Troškovi reklame, propagande i sajмова	6.078	35.596
Troškovi sponzorstva i pomoći pravnim licima	164.720	157.504
Gubici od prodaje dugoročnih plasmana	122.644	-
Otpis potraživanja	591.036	-
Troškovi stipendiranja	43.003	24.998
Drugi poslovni rashodi	192.441	136.031
	<u>6,036.793</u>	<u>5,135.942</u>

**24. FINANSIJSKI PRIHODI / (RASHODI), neto**

	(Iznosi u EUR)	
	<u>2005.</u>	<u>2004.</u>
Pozitivne kursne razlike	356.012	194.038
Prihodi od dividendi	2.948	10.976
Prihodi od kamata	192	20.134
	<u>359.152</u>	<u>225.148</u>
Negativne kursne razlike	(395.993)	(216.179)
Rashodi kamata	(273.094)	(271.099)
	<u>(669.087)</u>	<u>(487.278)</u>
	<u>(309.935)</u>	<u>(262.130)</u>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembra 2005.**

**25. SUDSKI SPOROVI**

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženo iznosi EUR 1,181.900. Pored navedenih sudskih sporova u toku su četiri prekršajna postupka pokrenuta od strane Ministarstva pomorstva i saobraćaja i Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade Republike Crne Gore zbog povrede propisa o zaštiti životne sredine. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sudskim sporovima i prekršajnim postupcima, zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova i prekršajnih postupaka, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine iznosi EUR 1,001.645. Navedeni sudski sporovi vode se protiv dužnika zbog naplate potraživanja.

**26. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA**

**Privatizacija Jadranskog brodogradilišta A.D., Bijela**

U skladu sa Planom privatizacije, Vlada Republike Crne Gore je donijela Odluku o prodaji akcija Društva, na osnovu koje je Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja 30. januara 2006. godine objavila Javni poziv za podnošenje ponuda za učešće na tenderu radi prodaje 62,7123% ukupnog akcijskog kapitala Jadranskog brodogradilišta A.D., Bijela izraženog kroz 1,008.094 akcija u vlasništvu:

<b>Akcionar</b>	<b>Broj akcija u vlasništvu</b>	<b>Učešće u ukupnom akcijskom kapitalu Društva %</b>
Fonda za razvoj Republike Crne Gore	518.443	32,2517
Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja	367.239	22,8455
Zavoda za zapošljavanje Republike Crne Gore	122.412	7,6151
	<b>1,008.094</b>	<b>62,7123</b>

Rok za podnošenje ponuda je 28. jun 2006. godine.

**27. DEVIZNI KURSEVI**

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2005. i 2004. godine bili su sljedeći:

	<b>(Iznosi u EUR)</b>	
	<b>2005.</b>	<b>2004.</b>
GBP	1,4592	1,4108
USD	0,8477	0,7351